

MOBILNOST I PRIJEVOZ PUTNIKA U GRADOVIMA

Almedina Hatari BA, email: almedina_tr@hotmail.com

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku - Fakultet politehničkih nauka,
Bosna I Hercegovina

Sažetak: Bosna i Hercegovina je mala zemlja sa vrlo malo velikih urbanih angloheracija koje su posebno zahtjevne u segmentu javnog prijevoza pogotovo u segmentu visoko kapacitivnog masovnog prijevoza (tramvaj, lakošinski ili metro sistemi). Od gradova u Bosni i Hercegovini koji imaju javni gradski prijevoz su: Sarajevo (oko 480 hiljada stanovnika) Banja Luka (oko 230 hiljada stanovnika), Tuzla (oko 131 hiljada stanovnika), Zenica (oko 128 hiljada stanovnika), Mostar (oko 112 hiljada stanovnika), Bijeljina (oko 108 hiljada stanovnika), Prijedor (oko 95 hiljada stanovnika) i Brčko (oko 76 hiljada stanovnika). Od pobjrojanih gradova u Bosni i Hercegovini jedino Sarajevo funkcioniše sa četiri različita načina gradskog prijevoza: Autobuski, Tramvajski i Trolejbuski vidi prijevoza. Gradovi u budućnosti treba povećati alternativne vidove saobraćaja i prijevoza, modernizirati postojeću infrastrukturu, povećati stepen sigurnosti učesnika u saobraćaju. Inovativnih ideja treba u gradovima radi udobnijeg i sigurnijeg života. Biciklizam kao vid prijevoza u urbanim sredinama postaje određenica gradova kao novi način razmišljanja velikog broja građana u većini razvijenih gradova.

Ključne riječi: saobraćaj, transport, organizacija, mobilnost, tehnologija

MOBILITY AND PASSENGER TRANSPORT IN CITIES

Abstract: Bosnia and Herzegovina is a small country with very few large urban agglomerations that are especially demanding in the area of public transport, especially in the segment of high capacitive mass transportation (tram, metro or lakošinski systems). Of the cities in Bosnia and Herzegovina that have public transport are: Sarajevo (around 480,000 inhabitants), Banja Luka (around 230,000 inhabitants), Tuzla (around 131,000 inhabitants), Zenica (around 128,000 inhabitants), Mostar (about 112,000 inhabitants), Bijeljina (around 108,000 inhabitants), Prijedor (about 95,000 residents) and Brčko (about 76,000 inhabitants). Of the listed cities in Bosnia and Herzegovina in Sarajevo only works with four different modes of urban transport: bus, tram and trolleybus see transportation. Cities of the future should be to increase alternative modes of transport and transport, modernizing existing infrastructure, increase the level of safety of road users. Innovative ideas should be in the cities for better comfort and safer life. Cycling as a mode of transportation in urban areas becomes a determinant of cities as a new way of thinking of many citizens in most developed cities.

Keywords: traffic, transport, organization, mobility, technologies

1. UVOD

Dolaskom Austro – Ugarske vlasti u Bosnu i Hercegovinu počinje ubrzani industrijski razvoj. Počinju se primjenjivati nova tehnika i tehnološka dostignuća, sve više se izgrađivača infrastrukture. Izgradnjom prve pruge počinje razvoj javnog gradskog prevoza (JGP) u Bosni i Hercegovini. Od konjskog tramvaja pa do modernih i savremenih prevoznih sredstava. Sve to ukazuje da je ovaj od svog postanka težio za velikom mobilnošću i mogućnosti prenosa većih količina tereta na velika rastojanja. Kako je vrijeme prolazilo tako su počela da nastaju i prva preduzeća i njih je djelatnost bila javni gradski prevoz putnika. Mnogi ratovi, pa tako i ovaj zadnji koji se desio u periodu od 1992 – 1995 godine usporavao je razvoj javnog gradskog prevoza, i velikim dijelom ga je unazadio. Uništenjem saobraćajne infrastrukture, prevoznih sredstava stvaralo je jednu veliku šupljinu u organizaciji javnog gradskog prevoza, koju je bilo teško vratiti u potpuno stanje. Ipak i pored svih tih poteškoća a javni gradski prevoz

je opstao i danas je sastavni dio života svakog ovjeka. Javni gradski prevoz je važna karika svakog grada i svake zemlje. Dobro organizovan javni gradski prevoz dovodi do razvoja kako gradova tako i zemlje. Poznato je da svaka zemlja koja ima dobro izgrađenu saobraćajnu infrastrukturu i dobro organizovan javni gradski prevoz brže se razvija.

2. JAVNI GRADSKI PREVOZ PUTNIKA

Javni gradski prevoz putnika služi prevoženju broj stanovnika unutar gradskog teritorija po ustaljenim trasama i redovima vožnje, i pod određenim propisanim uslovima može ga koristiti svaki građanin.²¹⁰ Može se organizovati kao javni linijski i javni vanlinijski prevoz putnika. Najvažnija karakteristična funkcija javnog prevoza je u inženjeriji da prevoznici stavlju na javnu upotrebu prevozne kapacitete svim potencijalnim korisnicima saobraćajnih usluga uz naplatu izvršenih usluga gdje prevoznici obavljaju prevoz trajno, u obliku stalnog zanimanja i u okviru svoje registrovane djelatnosti. Usluge javnog gradskog prevoza karakteristične su za veće urbane sredine sa visokom gustošću stanovanja, dok je za prigradska mesta stanovanja ovaj vid prevoza skuplji i neracionalan.

Javni gradski prevoz putnika postaje sve značajniji na in osiguranja mobilnosti i pristupanosti unutar urbanih aglomeracija. Odabir vrste i tipa prevoznog sredstva zavisi od mnogo faktora:

- potreba putnika
- dostupnost tipa prevoza
- cijena
- brzina prevoza
- sigurnost
- pouzdanost usluge.

Javni gradski prevoz je u funkciji omogućavanja mobilnosti svim socijalnim kategorijama stanovništva. Njegova efikasnost je utemeljena na prevozu velikog broja putnika i prihvatljivoj ekonomskoj racionalnosti. Javni gradski prevoz je, također u funkciji povećanja mobilnosti ekonomskih i ekoloških resursa određenog prostora.²¹¹ Uključuje podsisteme kao što su:

- autobusi
- taxi
- vozila
- tramvaji
- trolejbusi

3. MOBILNOST I PRIJEVOZ PUTNIKA U GRADOVIMA

Mobilnost predstavlja osnovnu karakteristiku ekonomskih aktivnosti zadovoljenjem osnovnih potreba kretanja sa jedne lokacije na drugu. Potreba koja je osnova i za osobe i za robu i za informacije. Osnovna smjernica pri planiranju saobraćajnih uređaja je dobra dostupnost do ključnih usluga uz istovremeno smanjivanje negativnih u inaka motornog saobraćaja na

²¹⁰ Internet izvor - https://hr.wikipedia.org/wiki/Javni_prijevoz

²¹¹ prof. dr Ibrahim Jusufrani, „Javni gradski prevoz putnika“, Sarajevo 2003.

društvo i životnu sredinu. Poboljšanje mobilnosti dobije se planiranjem saobra ajnog sistema, pri emu se ne zanemaruje povezanost sa prostornim ure enjem i društveno-ekonomskim faktorima. Regionalno saobra ajno povezivanje: Planiranje regionalnog saobra ajnog povezivanja pozitivno uti e na razvojne mogu nosti ukupnog prostora. Sagledavanjem svih faktora (ekoloških, demografskih, ekonomskih, prostornih i saobra ajnih) planira se takve saobra ajne koridore, koji uz otvaranje prostornih i razvojnih mogu nosti predstavljaju minimum optere enja u prostoru.²¹² Saobra ajna ure enja urbanih sredina: Sa mjerama ure enja putne mreže, stacionarnog saobra aja i mjerama na podru ju parkiranja, ukupnog saobra ajnog ure enja gradskog jezgra, JPP, biciklisti kog i pješa kog saobra aja, koji su tjesno povezani sa ukupnim urbanisti kim konceptom grada, izra uju se cjelovita saobra ajna ure enja gradova.

Problem gradova su dnevno migracijski i tranzitni saobra aj i što je klju na mjera za motivaciju upotrebe javnih oblika prevoza uvo enjem kvalitetnog sistema JPP, s ciljem da vozila JPP bolje povezuju dijelove grada kao i pojedina naselja na užem (lokalnom) i širem (regionalnom) podru ju. Poduzimanjem neophodnih aktivnosti za pra enje podataka o javnom prevozu putnika i saobra ajnih trendova, upotrebljava se za uspostavljanje organizacijskih struktura za uskla ivanje transportno - prijevoznih zahtjeva i potreba za nadgradnju javnog prevoza putnika. Uspostavljanje prevozne mreže u skladu sa potrebama korisnika u najve oj mjeri zavisi od na ina na koji je izvršena integracija razli itih oblika transporta, odnosno prijevoza. Glavne referentne sfere u prevoznom sistemu gradova i regija treba se ogledati u integraciji individualnog i javnog saobra aja kao i integraciju javnog prevoza putnika. Osnovna smjernica pri planiranju saobra ajnih ure enja je dobra dostupnost do klju nih usluga uz istovremeno smanjivanje negativnih u inaka motornog saobra aja na društvo i okoliš. Poboljšanje mobilnosti dobije se planiranjem saobra ajnog sistema, pri emu se ne zanemaruje povezanost sa prostornim ure enjem i društveno-ekonomskim faktorima.

Održiva mobilnost podrazumijeva aktivno zalaganje za promjenu na ina transporta, navika i ponašanja putnika u cilju smanjenja negativnih posljedica transporta po društvo, ekologiju i ekonomiju, kao što su:

- zaga enje zraka, koje rezultira klimatskim promjenama,
- buka,
- gužve u saobra aju,
- saobra ajne nesre e,
- degradacija urbanih sredina (smanjenje prostora za pješake uslijed pove anja broja vozila),
- eksploracija zemljišta (sve ve a izgradnja puteva i infrastrukture).

4. MOBILNOST I ORGANIZACIJA PRIJEVOZA PUTNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Bosni i Hercegovine ne postoji ravnomjeran regionalni razvoj i uvezivanje, posebno u segmentu razvoja saobra aja/transporta i prijevoza, te zacrtana dinamika razvoja i transportne i saobra ajne infrastrukture nije ravnomjerno regionalno raspore ena.²¹³ Mobilnost putnika nije u funkciji prednosti pojedinih prijevoza kao integrativnog faktora i vidova prijevoza a

²¹² doc. dr. sc Aleksandra Vasilj, „*Interakcija razvitiaka prometa i razvoja grada*“ Sveu ilište Josipa Juraja Strassomayera u Osijeku“, Pravni fakultet Osijek

²¹³ prof. dr Ibrahim Jusufrani , „*Osnove drumskog saobra aja*“, Travnik 2007.

djelimi no i zbog neinformiranosti, odnosno neadekvatne informisanosti o prijevozu izme u gradova Evrope, BiH i na podruju gradova u cilju jednostavnosti i kompletnosti planiranja odredišta i polazišta.

Poboljšanje kvalitete usluga u javnom prijevozu podrazumijeva cjeloviti i integralni pristup kojima se nastoji poboljšati djelotvornost saobra ajno-transportnog i prijevoznog sistema što u mnogome može pospješiti mobilnost putnika u kontekstu održivog razvoja javnog prijevoza.²¹⁴ U svakoj zemlji, što su stavovi i na podruju EU a posebno u zadnjih dvadeset godina da transport i energetika predstavljaju preduslove za ostali privredni i društveni razvoj, posebno saobra aj koji predstavlja glavni suport razvoju turizma koji u posljednjoj deceniji bilježi najve i porast u Evropi, BiH i šire.

Globalni pravci razvoja gradova u Evropi²¹⁵, u periodu do 2023. godine imaju kao kona an cilj kvalitetan, komforan, siguran i pouzdan prijevoz, koji e biti maksimalno prilago en zahtjevima putnika. Prema navedenim planovima planirani razvoj sistema javnog prijevoza putnika e se bazirati na uklju enju željeznice u sistem javnog prijevoza putnika, kao i transformaciju postoje eg tramvajskog prijevoza putnika u sistem lako šinskog prijevoza putnika (LŠP). Ovakvi planovi su postojali i prije 30 godina i danas postoje i planiraju se u narednih 30 godina, a grad postaje danas „problematican“ sa sigurnosnog i ekološkog aspekta jer pojedini planovi nisu u cijelosti ostvareni kako su planirani, pogotovo nisu u sebi sadržavali segment održivog razvoja, a koji je danas prioritet. U takvom okruženju veliki je period u današnjem razvoju tehnologija ekati narednih trideset godina da se navedeni planovi u strategijskim dokumentima ostvare ili ne ostvare. Neophodno je brzo i adekvatno reagirati, a jedino je mogu e kroz inovativna i „svježa“ rješenja koja moraju doživjeti svoju valorizaciju u gradovima. Ve ina razvijenih gradova Evrope imaju akcione planove i utvr ene strategije razvoja održivog transporta i intenzivno rade na informisanju i edukovanju stanovnika o potrebama prelaska sa sadašnjeg vida transporta na održivi. Iskustva gradova koji su prošli po etne faze realizacije projekata pokazuju da je edukacija stanovništva prvi korak u ostvarenju takvog projekta. Neke od prednosti koje nosi održivi transport su: zdraviji život gra ana, manje buke, manje zaga enja, ljepši grad, nema smisla ako stanovnici nisu upoznati sa istim i ako to oni ne prihv aju kao svoje, a u cilju humanog i sigurnog življenja.

Prije svega navedenog mora biti izgra ena adekvatna saobra ajna infrastruktura kako u segmentu zacrtanih motornih saobra ajnica, a posebno u segmentu zacrtanih i novih planova nemotorizovanog saobra aja i prijevoza. Bez završetka planiranih saobra ajnica, nemogu e je o ekivati bitnije pomake, jer narastaju i saobra aj u gradovima, ne dozvoljava nikakve zastoje ni od mjesec dana a kamoli godišnje zastoje izgradnje saobra ajne infrastrukture. Ostale aktivnosti koje su vezane za mobilnost putnika kao što su modeli upravljivosti saobra aja, alternativni vidovi prijevoza, ekološki isti vidovi prijevoza e tek tada dobiti pravi zna aj i mjesto gradovima ugodnog življenja i održivog transporta ili prijevoza.

ZAKLJU AK

Kada društvo raste, dolazi i do rasta javnog transporta kao podrške razvoju ekonomije i poboljšanjem kvaliteta života u gradovima. Sa oboga enim shvatanjima o ulazi i zna aju javnog

²¹⁴ Internet izvor - <http://book.tsp.edu.rs/mod/page/view.php?id=642>

²¹⁵ doc. dr. sc Aleksandra Vasilj, „Interakcija razvitka prometa i razvoja grada“ Sveu ilište Josipa Juraja Strassomayera u Osijeku“, Pravni fakultet Osijek

gradskog prevoza putnika (JGPP), transportni sistemi e rasti unutar zajednice i javni prevoz u initi mnogo efikasnijim. Stoga e se usluge javnog prevoza suo iti sa mnogim izazovima u budu nosti jer gradski prevoz ima glavnu ulogu u mobilnosti u 21 vijeku. To uti e na svakoga, uklju uju i ljude koji danas sebe ne smatraju korisnicima javnog prevoza. Razlog je veoma jednostavan. Mnogi gradovi širom svijeta dostižu vrhunac kapaciteta prihvata privatnih automobila, tako da efekti zagušenja i zaga enja postaju glavni problem za sve. Gradnja više puteva nije pravi odgovor, tako da se moraju na i nova riješenja koja e osigurati da ljudi imaju nivo mobilnosti koji o ekuju. To se najbolje može posti i ako se integrira javni prevoz u urbanu sredinu kako bi ljudi imali slobodu da se kre u gdje žele. Rastu a ekonomija zahtjeva mobilnost, a to je mogu e posti i samo u urbanom okruženju i to ve em integriranju javnog prevoza. Slobodno cirkulisanje ljudi i robe mogu e je samo ako je na raspolaganju dobro razvijeni javni prevoz. Transport je tako er i faktor reduciranja emisije štetnih gasova i zaštite okoliša i zbog toga treba još više razvijati nove tehnologije i tehnike kako bi masovni tranzitni sistem bio efikasniji i privla niji za putnike kako bi se što bolje uklapali u zaštitu ovjekove okoline. Rastu i opseg inovacionih solucija se mora razviti ako javni prevoz želi da osvoji tržište putni kog transporta. Ta riješenja moraju odgovarati urbanom okruženju i razli itim potrebama korisnika. Budu nost gradova zavisi od politike planiranja razvoja grada i mobilnosti koja se danas razvija. U oblasti planiranja posebno mjesto zauzima „planiranje usluga“. Planiranje treba da se zasniva na podacima o broju putovanja i modeliraju em i upravlja kom softveru koji e ih analizirati.

LITERATURA

- [1] prof. dr Ibrahim Jusufrani , „*Osnove drumskog saobra aja*“, Travnik 2007.
- [2] prof. dr Ibrahim Jusufrani , „*Javni gradski prevoz punika*“, Sarajevo 2003.
- [3] doc. dr. sc Aleksandra Vasilj, „*Interakcija razvitka prometa i razvoja grada*“ *Sveu ilište Josipa Juraja Strassomayera u Osijeku*“, Pravni fakultet Osijek
- [4] Internet izvor - https://hr.wikipedia.org/wiki/Javni_prijevoz
- [5] Internet izvor - <http://book.tsp.edu.rs/mod/page/view.php?id=642>